

t51\_complsp2  
(TMNZN69D59yzddCGj6rLBrCE1ra9gYpVR2E)

October 27, 2020

Let  $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_numbers : \iota$  be given. Let  $k1\_numbers : \iota$  be given. Let  $k3\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k10\_seq\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k8\_rvsum\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k45\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2\_finseq\_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1\_finseq\_1 X1 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (&((v1\_relat\_1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X0) \wedge (( \\ &v3\_valued\_0 X0) \wedge (v1\_finseq\_1 X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_1 \\ &X1) \wedge ((v3\_valued\_0 X1) \wedge (v1\_finseq\_1 X1)))) \Rightarrow (k8\_rvsum\_1 X0 X1 = \\ &k45\_valued\_1 X0 X1) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((m1\_finseq\_1 X0 k2\_numbers) \wedge (m1\_finseq\_1 X1 k2\_numbers)) \Rightarrow (k10\_seq\_4 X0 X1 = k45\_valued\_1 X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1\_finseq\_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_finseq\_1 X1))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m1\_finseq\_1 X0 k1\_numbers) \Rightarrow (v3\_valued\_0 X0) \quad (5)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0. (m2\_finseq\_1 X0 k2\_numbers) \Rightarrow (&\forall X1. (m2\_finseq\_1 \\ &X1 k2\_numbers) \Rightarrow (\forall X2. (m2\_finseq\_1 X2 k1\_numbers) \Rightarrow (\forall X3. \\ &(m2\_finseq\_1 X3 k1\_numbers) \Rightarrow (((X0 = X2) \wedge ((X1 = X3) \wedge (k3\_finseq\_1 \\ &X0 = k3\_finseq\_1 X3)))) \Rightarrow (k10\_seq\_4 X0 X1 = k8\_rvsum\_1 X2 X3)))) \end{aligned}$$